

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Mob: +

Crna Gora  
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Primitjeno: 17.02.2025.				
Org. od	Podnositelj zahtjeva	Rean. broj	Prilog	Vrijednost
4PT 07-037/25-AM				

Broj: 152067  
Podgorica, 17.02.2025.

**Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU svih osnivačkih akata (statuta, odluke o osnivanju i drugih dokumenata) za nevladinu organizaciju "BIRN Crna Gora".

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu

Podnosilac zahtjeva:

Izvršni direktor

*Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte institucije“.*



Crna Gora  
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb  
81000 Podgorica, Crna Gora  
email: [kabinet@mirm.gov.me](mailto:kabinet@mirm.gov.me)  
[www.gov.me/mirn](http://www.gov.me/mirn)

Broj: UPI 01-037/25-174/2

20. februar 2025. godine

Na osnovu čl. 13 i 30 st. 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama («Sl. list CG», br. 44/12 i br. 30/17) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku («Sl. list CG» br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu, i \_\_\_\_\_ za slobodan pristup informacijama evidentiran pod brojem: UPI 01-037/25-174 od 17. februara 2025. godine, Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, donosi

### R J E Š E N J E

1. Usvaja se zahtjev \_\_\_\_\_ za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem: UPI 01-037/25-174 od 17. februara 2025. godine, koji se odnosi na pristup informacijama: kopija svih osnivačkih akata (statuta, odluke o osnivanju i drugih dokumenata) za nevladinu organizaciju "Birn Crna Gora"
2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se putem elektronske pošte na e-mail: \_\_\_\_\_, koja je naznačena u samom zahtjevu.
3. Troškova postupka nije bilo.
4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

### O b r a z l o ž e n j e

\_\_\_\_\_ podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama 17. februara 2025. godine, pod brojem: UPI 01-037/25-174, a koji se odnosio na pristup informacijama: kopija svih osnivačkih akata (statuta, odluke o osnivanju i drugih dokumenata) za nevladinu organizaciju "Birn Crna Gora"

Utvrđeno je da je Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama u posjedu informacije bliže opisane tačkom 1 dispozitiva ovoga rješenja, te je cijenilo da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da je organ vlasti dužan da fizičkom i pravnom licu koje traži pristup informaciji omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje.

Članom 30 st.1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama je propisano da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 istog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva. Žalba se podnosi u dva primjerka.

**MINISTAR**

Ernad Suljević

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva: e
- U spise predmeta
- a/a





Br: UPI 01-056/22-1614/4

28.10.2022.godine

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 14 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) i člana 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku upisa u Registar nevladinih udruženja, postupajući po prijavi nevladinog udruženja naziva Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora od 07.10.2022. godine, donosi

### RJEŠENJE

- 1.U Registar nevladinih udruženja, pod rednim brojem 10565 , upisuje se nevladino udruženje naziva Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora, skraćenog naziva BIRN Crna Gora, na engleskom jeziku Balkan Investigative Reporting Network-Montenegro, skraćeni naziv na engleskom jeziku BIRN Montenegro.
- 2.Sjedište udruženja je u Podgorici, i
- 3.Udruženje je osnovano na neodređeno vrijeme.
- 4.Lice ovlašćeno za zastupanje udruženja je Vuk Maraš.

### Obrazloženje

Nevladino udruženje naziva Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora, podnijelo je prijavu broj UPI 08/1-056/22-1614 od 07.10.2022. godine i dopunu prijave broj UPI 08/1-056/22-1614/3 od 27.10.2022. godine, za upis u Registar nevladinih udruženja.

U prilogu prijave od 07.10.2022. godine, dostavljeni su Odluka o osnivanju od 09.09.2022. godine, Statut od 09.09.2022. godine i Zapisnik sa osnivačke Skupštine od 09.09.2022. godine, čija sadržina je uređena u skladu sa odredbama čl.10-13 Zakona o nevladinim organizacijama, te je primjenom odredaba čl.15 i 18 stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama, odlučeno kao pod tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Saglasan: Načelnik Milan Šestović

Dostavljeno: - Vuk Maraš,  
- Arhivi

- Za spis predmeta

Kontakt osoba: Biliana Mašanović



, Podgorica

## MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno: 27.10.2022				
Org. jed.	Jed. kao znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UPJ08/1-056/22-16/4/3				

**Vlada Crne Gore**  
**Ministarstvo javne uprave**

**Predmet:**

**Prijava za upis u Registar nevladinih udruženja**

**Podnosilac:**

**Vuk Maroš u ime Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**

**Obrazloženje:**

**Dana 09.09.2022. godine, se sastala Osnivačka Skupština Balkanske istraživačke mreže – Crna Gora i donijela sljedeće odluke:**

- 1. da osnuje udruženje naziva: Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**
- 2. da usvoji Statut**
- 3. da podnese prijavu za upis u Registar nevladinih udruženja.**

**U skladu sa gore navedenim odlukama molimo vas da izvršite upis nevladine organizacije "Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora" u Registar nevladinih udruženja koji se vodi pri vašem Ministarstvu.**

**U prilogu dostavljamo:**

- 1. Odluku o osnivanju**
- 2. Zapisnik sa osnivačke skupštine**
- 3. Statut**

**U Podgorici,**  
**Dana 09.09.2022.**

**Lice ovlašćeno za zastupanje**  
**Vuk Maroš**



Na osnovu člana 11 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11 i 37/17), Osnivačka Skupština **Balkanske istraživačke mreže – Crna Gora** donosi

## ODLUKU O OSNIVANJU

### Osnivači Član 1

Osnivači su:

#### 1. Dušica Tomović

JMBG: .

Adresa:

81000 Podgorica, Crna Gora.

Potpis:

#### 2. Marija Ristić

Broj Pasoša:

izdat od MUP Republike Srbije, Republika Srbija

Adresa:

a, Grad Beograd.

Potpis:

#### 3. Dušica Lukrecija Štilić

Broj Pasoša:

izdat od MUP TK Tuzla, Bosna i Hercegovina

Adresa:

, Bosna i Hercegovina

Potpis:

### Naziv udruženja Član 2

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora.**

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora.**

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**

### Adresa udruženja Član 3

Adresa udruženja je: Bul. Sv. Petra Cetinjskog 31

## **Sjedište udruženja**

### **Član 4**

Sjedište udruženja je u Podgorici, Crna Gora.

## **Misija, ciljevi i djelatnosti udruženja**

### **Član 5**

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.


Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju organizacija civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom na neprofitnoj osnovi;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
10. Priprema, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
11. Objavljivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja na neprofitnoj osnovi.

**Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja**  
**Član 6**


Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja je Vuk Maraš, JMBG:  
, adresa: , 81000 Podgorica, Crna Gora.

Potpis:



U Podgorici, 09. septembra 2022. godine

Predsjedavajuća Osnivačke Skupštine  
Dušica Tomović





Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br.37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** na sjednici od 09. septembra 2022. godine je usvojila

## STATUT

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1

**Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** je nevladino udruženje.

#### Član 2

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**.

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora**.

#### Član 3

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**

#### Član 4

Sjedište udruženja je u Podgorici, adresa:

#### Član 5

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

#### Član 6

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

### MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

#### Član 7

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje

javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.

Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju organizacija civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom na neprofitnoj osnovi;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
10. Priprema, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
11. Objavljivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja na neprofitnoj osnovi.

## Član 8

Posebne oblasti u kojima Udruženje može djelovati, u smislu monitoringa, istraživanja, informisanja javnosti i jačanja javne svijesti, a koje nisu isključive, su:

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Rad pravosuđa i nezavisnih institucija;
- Politička i društvena participacija;
- Reforma javne uprave;
- Diskriminacija, siromaštvo, stanovanje, građanski status i lična dokumenta;
- Zdravstvo, obrazovanje, parvo na rad i zapošljavanje;

- Socijalna i porodična zaštita, zaštita djece od brakova i prosjačenja;
- Reintegracija društvenih zajednica;
- Sport i kultura;
- Inovacije i mobilnost mladih;
- Informacione i komunikacione tehnologije;
- Digitalizacija i digitalno upravljanje;
- Zaštita potrošača;
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
- Zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom;
- Zaštita i promocija prava LGBT osoba;
- Zaštita i promocija prava Roma/kinja i Egipćana/ki;
- Zaštita i promocija prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina
- Zaštita i promocija rodne ravnopravnosti;
- Usluge SOS telefona za djecu, odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji bojazan da mogu postati žrtve;
- Nasilje u porodici i drugi vidovi nasilja nad pojedincima ili grupama;
- Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
- Bezbjednost hrane, veterinarski i fitosanitarni poslovi
- Zaštita životinja i biljnog svijeta;
- Energetika i energetska efikasnost;
- Ekologija i zaštita životne sredine;
- Odlaganje i raspolaganje otpadom, reciklaža, nelegalne deponije i jačanje ekološke svijesti;
- Eliminisanje plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada;

#### Član 9

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv organizacije na službenom i engleskom jeziku: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora i Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** koji su odvojeni tačkama.

U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv organizacije – **BIRN Crna Gora Montenegro**, gdje su riječi „BIRN”, „Crna Gora” i „Montenegro” poređane jedne ispod druge.

### UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

#### Član 10

Organi udruženja su Skupština i izvršni direktor koji je lice ovlašćeno za zastupanje.

### SKUPŠTINA

#### Član 11

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Mandat Skupštine traje 10 godina.

U slučaju da Skupština ne održava sjednice duže od dvije godine, izvršni direktor može opozvati postojeći saziv Skupštine i imenovati novi, što je nova Skupština dužna da verifikuje u roku ne kraćem od dva mjeseca od imenovanja i da preuzme sve svoje Statutom definisane aktivnosti.

## **Član 12**

Skupštinu čine osnivači organizacije i izvršni direktor organizacije.

Skupština može, većinom glasova, donijeti odluku o izboru dodatnih članova Skupštine u ovo tijelo ili razrješenju postojećih.

Predsjednik Skupštine bira se od strane članova Skupštine, većinom glasova.

## **Član 13**

Ovlašćenja Skupštine :

- usvaja Statut udruženja;
- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- bira predsjednika Skupštine
- bira i razrješava Izvršnog direktora, kao lica ovlašćenog za zastupanje organizacije;
- prati rad Izvršnog direktora;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

## **SAZIVANJE SKUPŠTINE**

### **Član 14**

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.

Sjednice skupštne mogu se održavati i elektronskim putem – preko video konferencija i sličnih elektronskih sredstava komunikacije.

Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

Pisana korespondencija između članova skupštine vrši se putem elektronske pošte.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

## **KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE**

### **Član 15**

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

### **Član 16**

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

### **Član 17**

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i izvršni direktor.

O izboru predsjednika Skupštine, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

### **Član 18**

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

## **NAČIN ODLUČIVANJA**

### **Član 19**

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

## Član 20

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

## Član 21

Odsutni član može glasati i pisanim putem, odnosno putem elektronske pošte.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

## ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

### Član 22

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;
- o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
- u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

## ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

### Član 23

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

- mjesto i dan održavanja
- dnevni red
- imena prisutnih članova
- lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg ( ukoliko predsjednik ne moze da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)
- lično ime zapisničara
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
- izdvojeno mišljenje članova
- vrijeme završetka

#### **Član 24**

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

#### **Član 25**

Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

#### **Član 26**

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

### **LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE**

#### **Član 27**

Lice ovlašćeno za zastupanje – izvršni direktor, bira se odlukom Skupštine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora udruženja.

Mandat izvršnog direktora traje 10 godina.

Izvršnog direktora bira i razrješava Skupština.

### **OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA**

#### **Član 28**

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
- odgovara za zakonitost rada;
- vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;
- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- predstavlja udruženje u zemlji i inostranstvu i vrši medijske i druge nastupe u ime udruženja;

- formira radne timove udruženja uz konsultaciju sa Skupštinom ili Programskim odborom;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

## **ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

### **Član 29**

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i po zahtjevu joj podnosi izvještaje o radu.

## **RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

### **Član 30**

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju.
2. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

### **Član 31**

O razriješenju Izvršnog direktora odlučuje Skupština udruženja.

## **SLUŽBENICI (OSOBLJE)**

### **Član 32**

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština udruženja.

Zapošljavanje službenika vrši Izvršni direktor.

## **POVEZIVANJE**

### **Član 33**

Udruženje je dio Balkanske regionalne istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potpisanim Mrežnim sporazumom o partnerstvu.

Udruženje se može povezivati i učlanjivati i u druge saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Udruženje se povezuje sa drugim organizacijama ili iz njih istupa na osnovu odluke Skupštine, a odluke sprovodi Izvršni direktor.

## **FINANSIRANJE**

### **Član 34**

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge i na drugi način u skladu sa zakonom.



## OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

### Član 35

Udruženje ne obavlja privredne djelatnosti.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 36

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.

### Član 37

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

### Član 38


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

### Član 39

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

Podgorica, 09. septembra 2022. godine

Predsjedavajuća osnivačke Skupštine  
Dušica Tomović





Crna Gora  
Ministarstvo javne uprave

Adresa: Rimski trg br. 45  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel:+382 20 482 131  
fax:+382 20 241 790  
www.mju.gov.me

Br: UPI 01-056/22-1614/2

10.10.2022. godine

Za: Vuk Maraš, Bul. Sv.Petra Cetinjskog br 31, Podgorica

VEZA: Zahtjev NVU Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora, broj UPI 08/1-056/22-1614 od 07.10.2022. godine

**Predmet: Zahtjev za otklanjanje nedostataka**

Poštovani,

U vezi zahtjeva za upis u Registar nevladinih udruženja, udruženja naziva NVU Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora broj UPI 08/1-056/22-1614 od 07.10.2022. godine, ukazujemo:

Prijava za upis u Registar nevladinih udruženja neophodno je da bude podnijeta i potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje. Član 2 Odluke o osnivanju potrebo je dopuniti tako što ćete navesti i naziv na engleskom jeziku kao i skraćeni naziv na crnogorskom i engleskom jeziku, kao što ste naveli u članovima 2 i 3 Statuta.

Nadalje, član 11 Statuta udruženje potrebno je dopuniti podacima o mandatu i opozivu organa upravljanja Skupštine, shodno članu 12 stav 2 alineja 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG”, br.39/11 i 37/17). Takođe, član 27 Statuta potrebno je dopuniti mandatom lica ovlaštenog za zastupanje, shodno članu 12 stav 2 alineja 3 Zakona o nevladinim organizacijama.

U članu 7 Statuta stav 2 tačka 8 i članu 5 stav 2 tačka 8 Odluke o osnivanju navedene su djelatnosti koje su prepoznate kao privredne, s tim u vezi članom 29 stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da nevladina organizacija može neposredno obavljati privrednu djelatnost utvrđenu statutom ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u registar privrednih subjekata. S toga, ukoliko udruženje želi obavljati navedene djelatnosti, potrebno je član 34 Statuta dopuniti, tako što ćete navesti jedan od načina finansiranja i obavljanje privredne djelatnosti, zatim u članu 35 navesti koje su to djelatnosti koje će udruženje obavljati a spadaju u privredne.

Dopunu prijave za upis u Registar NVO, odnosno korigovanu dokumentaciju u skladu sa ovim zahtjevom, potrebno je dostaviti sa pozivom na UPI 08/1-056/22-1614 od 07.10.2022. godine, u roku od 5 dana od dana prijema ovog dopisa, jer će u suprotnom prijava za upis, shodno odredbi člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), biti odbijena.



Saglasan: Načelnik Milan Šestović

Dostavljeno: -Naslovu,  
-Arhivi  
-Za spis predmeta

Kontakt osoba: Biljana Mašanović,

B.M.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primijeno: 07. 10. 2022				
Org. jed.	Jed. klas. zn.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UPI 08/A-056/22-		1614		7

Vlada Crne Gore  
Ministarstvo javne uprave

**Predmet:**  
**Prijava za upis u Registar nevladinih udruženja**

**Podnosilac:**  
**Dušica Tomović u ime Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**

**Obrazloženje:**

**Dana 09.09.2022. godine, se sastala Osnivačka Skupština Balkanske istraživačke mreže – Crna Gora i donijela sljedeće odluke:**

- 1. da osnuje udruženje naziva: Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**
- 2. da usvoji Statut**
- 3. da podnese prijavu za upis u Registar nevladinih udruženja.**

**U skladu sa gore navedenim odlukama molimo vas da izvršite upis nevladine organizacije "Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora" u Registar nevladinih udruženja koji se vodi pri vašem Ministarstvu.**

**U prilogu dostavljamo:**

- 1. Odluku o osnivanju**
- 2. Zapisnik sa osnivačke skupštine**
- 3. Statut**

*Vuđa Morais*

**U Podgorici,  
Dana 09.09.2022.**

**Predsjedavajući Osnivačke Skupštine  
Dušica Tomović**

*Dušica Tomović*

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br.37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** na sjednici od 09. septembra 2022. godine je usvojila

## STATUT

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1

**Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** je nevladino udruženje.

#### Član 2

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**.

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora**.

#### Član 3

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**

#### Član 4

Sjedište udruženja je u Podgorici, adresa:

#### Član 5

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

#### Član 6

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

### MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

#### Član 7

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje

javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.

Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju ograničavanja civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
10. Priprema, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
11. Objavljivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja.

## Član 8

Posebne oblasti u kojima Udruženje može djelovati, u smislu monitoringa, istraživanja, informisanja javnosti i jačanja javne svijesti, a koje nisu isključive, su:

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Rad pravosuđa i nezavisnih institucija;
- Politička i društvena participacija;
- Reforma javne uprave;
- Diskriminacija, siromaštvo, stanovanje, građanski status i lična dokumenta;
- Zdravstvo, obrazovanje, parvo na rad i zapošljavanje;

- Socijalna i porodična zaštita, zaštita djece od brakova i prosjačenja;
- Reintegracija društvenih zajednica;
- Sport i kultura;
- Inovacije i mobilnost mladih;
- Informacione i komunikacione tehnologije;
- Digitalizacija i digitalno upravljanje;
- Zaštita potrošača;
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
- Zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom;
- Zaštita i promocija prava LGBT osoba;
- Zaštita i promocija prava Roma/kinja i Egipćana/ki;
- Zaštita i promocija prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina
- Zaštita i promocija rodne ravnopravnosti;
- Usluge SOS telefona za djecu, odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji bojazan da mogu postati žrtve;
- Nasilje u porodici i drugi vidovi nasilja nad pojedincima ili grupama;
- Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
- Bezbjednost hrane, veterinarski i fitosanitarni poslovi
- Zaštita životinja i biljnog svijeta;
- Energetika i energetska efikasnost;
- Ekologija i zaštita životne sredine;
- Odlaganje i raspolaganje otpadom, reciklaža, nelegalne deponije i jačanje ekološke svijesti;
- Eliminisanje plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada;

## Član 9

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv organizacije na službenom i engleskom jeziku: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora i Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** koji su odvojeni tačkama.

U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv organizacije – **BIRN Crna Gora Montenegro**, gdje su riječi „BIRN”, „Crna Gora” i „Montenegro” poređane jedne ispod druge.

## UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

### Član 10

Organi udruženja su Skupština i izvršni direktor koji je lice ovlašćeno za zastupanje.

## SKUPŠTINA

### Član 11

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.



Br:UPI-01-056/24-117/4

04.10.2024.

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, na osnovu čl. 14 i 19 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG”, br. 39/11 i 37/17) i člana 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku upisa promjene činjenica u Registru nevladinih udruženja, postupajući po prijavi nevladinog udruženja „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora”, br:UPI-01-056/24-117/2, od 11.09.2024. god, donosi

### RJEŠENJE

U Registru nevladinih udruženja, pod rednim brojem 10565 upisuje se promjena činjenice: rubrika 4, izmjene i dopune statut i rubrika 6, novo sjedište nevladinog udruženja naziva „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora”, shodno Zapisnicima sa sjednice Skupštine od 06.09 i 02.10.2024.godine.

Novo sjedište udruženja je: UI \_\_\_\_\_, Podgorica.

### Obrazloženje

Nevladino udruženje naziva „Balkanska istraživačka mreža-Crna Gora”, skraćenog naziva BIRN Crna Gora, na engleskom jeziku Balkan Investigative Reporting Network-Montenegro, skraćeni naziv na engleskom jeziku BIRN Montenegro, upisano je u Registar nevladinih udruženja, pod rednim brojem 10565, Rješenjem Ministarstva javne uprave, br.UPO-056/22-1614/4, od 28.10.2022. godine.

Navedeno nevladino udruženje je dostavilo prijavu br:UPI-01-056/24-117/2, od 11.09.2024. god, kojom je zatražilo da se u Registru nevladinih udruženja upiše činjenica o donošenju novog statuta i promjeni sjedišta udruženja. U prilogu prijave i dopune od 03.10.2024. god, dostavljeni su Zapisnici sa sjednica Skupštine od 06.09 i 02.10.2024.godine, pa je primjenom člana 19 Zakona o nevladinim organizacijama, odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Odobrila: Mirsada Bošnjak, Državna sekretarka

*Mirsada Bošnjak*



MINISTAR  
Ernad Suljević

*Ernad Suljević*

Dostavljeno:

- Nvladino udruženje „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora“
- Vuk Maroš
- UI. \_\_\_\_\_, Podgorica
- a/a
- Za spis predmeta
- Kontakt osoba:

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija

1, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija:

BIRN Crna Gora Montenegro

Broj 0842/24

Podgorica, 02.10. 2024 god.

Podgorica, 02.10.2024. godine

**Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i  
saradnje sa nevladinim organizacijama  
Cetinjski put bb**

Crna Gora  
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Primljeno:	<u>05.10.2024.</u>			
Org.,ed.	JEDINSTVENI KAS. ZNAK	Reon bro.	Prilog	Vrijednost
<u>UPI</u>	<u>01-056/24</u>	<u>- 117/3</u>		

**Predmet: Zahtjev za izmjenom Statuta u registru nevladinih organizacija**


Poštovani,

Na osnovu Vašeg Zahtjeva za otklanjanjem nedostataka (br: UPI-01-056/24-117/2) koristim ovu priliku da Vas informišem da je Skupština NVU BIRN Crna Gora održala novu sjednicu na kojoj su usvojene sve izmjene Statuta Udruženja na koja ste nam ukazali u Vašem Zahtjevu.

Molimo Vas da na osnovu ovog zahtjeva i priložene propratne dokumentacije potrebne za izvršenje pomenute izmjene prethodnu verziju statute NVU BIRN Crna Gora izmijenite novom koja je u prilogu.

S poštovanjem,



  
**Vuk Maras**  
Izvršni direktor



Podgorica, 02.10.2024. godine

## Zapisnik sa IV sjednice Skupštine Balkanske istraživačke mreže Crna Gora

IV Sjednica Skupštine Balkanske istraživačke mreže Crna Gora organizovana je u srijedu, 02.10.2024. godine. Sjednica je održana elektronskim putem sa početkom u 12:00h sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Izmjena i dopuna Statuta NVU BIRN Crna Gora. Sjednici su prisustvovala članice Dušica Štilić, Marija Ristić, predsjednica Skupštine Dušica Tomović kao i izvršni direktor Vuk Maraš.

Nakon konstatovanja da su svi članovi prisutni riječ je uzeo Izvršni direktor Vuk Maraš koji je informisao članice Skupštine da je Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama poslalo Zahtjev za otklanjanje nedostataka kao odgovor na Zahtjev NVU BIRN Crna Gora za izmjenom sadržaja Statuta u registru nevladinih organizacija. Maraš je pročitao pomenuti zahtjev i preložio da se u skladu sa prepozicijama istog izvrše dodatne izmjene i dopune Statuta. Izvršni direktor predložio je sljedeće izmjene:

1. Izmjena preambule Statuta koja će uvrstiti datume svih sjednica na kojima je Statut mijenjan dopunjavan na način da glasi: "Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br. 37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora na sjednici od 09. septembra 2022. godine, uz dopune učinjene na II sjednici Skupštine (održanoj 06.09.2024. godine) i III sjednici Skupštine (održanoj 30.09.2024.godine) je usvojila odnosno izmijenila tekst Statuta tako da prečišćeni tekst glasi:"
2. Izmjenjena je adresa Udruženja tako da u Članu 4. Stoji "Sjedište udruženja je u Podgorici, adresa: ul. i .” Umjesto prijašnje adrese u
3. Član 7 je dopunjen u stavovima 10 i 11 riječima: "koje se finansiraju iz prihoda ostvarenih učešćem na konkursima" u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.
4. Član 8 je u stavu 1 dopunjen riječima "pripreme, sprovođenje i distribucije projekata i kampanja, objavljivanja redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja"
5. Član 13 je dopunjen stavom koji glasi: "usvaja druga opšta akta Udruženja"

6. Sekcija "Obavljanje privredne djelatnosti se mijenja nazivom "Imovina i obavljanje privredne djelatnosti i dopunjuje sa dva nova člana 36 i 37:

**"IMOVINA I OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI"**

**Član 36.**

BIRN Crna Gora stiče imovinu od projekata, članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

BIRN Crna Gora odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.

**Član 37.**

U slučaju prestanka postojanja BIRN Crna Gora nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, odluku o raspodjeli imovine donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih glasova.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se dodjeljuje drugoj nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Ukoliko nadležni organ nevladine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa statutom, prije okončanja postupka brisanja iz registra, ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana."

7. Mijenja se enumeracija nakon dodatih članova Statuta
8. Prethodni član 37 se briše jer materija koja reguliše prestanak rada udruženja postaje integralni dio novog člana 37.
9. Član 43 mijenja se tako da glasi "Ovaj statut stupa na snagu danom registracije dok izmjene i dopune istog stupaju na snagu danom izdavanja rješenja od strane nadležnog državnog organa."

Predsjednica Skupštine stavila je ovaj prijedlog na glasanje. Prijedlog dopune Statuta je jednoglasno usvojen. Sjednica je završena u 13:00h.

Zapisnik sačinila:

**Jelena Mitrović**

**Projektna menadžerka**



**Dušica Tomović**

**Predsjednica Skupštine**

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br. 37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** na sjednici od 09. septembra 2022. godine, uz dopune učinjene na III sjednici Skupštine (održanoj 06.09.2024. godine) i IV sjednici Skupštine (održanoj 02.10.2024.godine) je usvojila odnosno izmijenila tekst Statuta tako da prečišćeni tekst glasi:

## STATUT

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

**Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** je nevladino udruženje.

#### Član 2.

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora**.

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora**.

#### Član 3.

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**.

#### Član 4.

Sjedište udruženja je u Podgorici, adresa: †

#### Član 5.

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija: -  
Redakcija: +

1, 81000 Podgorica, Crna Gora

---

**Član 6.**

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

**MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI**

**Član 7.**

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.

Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju organizacija civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom na neprofitnoj osnovi;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
10. Priprema, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja koje se finansiraju iz prihoda ostvarenih učešćem na konkursima, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
11. Objavljivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja, koje se finansiraju iz prihoda od učešća na konkursima, u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;

## Balkanska istraživačka mreža Crna Gora

Kancelarija: 4

1, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija: 4

13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja na neprofitnoj osnovi.

### Član 8.

Posebne oblasti u kojima Udruženje može djelovati, u smislu monitoringa, istraživanja, informisanja javnosti i jačanja javne svijesti, pripreme, sprovođenje i distribucije projekata i kampanja, objavljivanja redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja a koje nisu isključive, su:

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Rad pravosuđa i nezavisnih institucija;
- Politička i društvena participacija;
- Reforma javne uprave;
- Diskriminacija, siromaštvo, stanovanje, građanski status i lična dokumenta;
- Zdravstvo, obrazovanje, parvo na rad i zapošljavanje;
- Socijalna i porodična zaštita, zaštita djece od brakova i prosjačenja;
- Reintegracija društvenih zajednica;
- Sport i kultura;
- Inovacije i mobilnost mladih;
- Informacione i komunikacione tehnologije;
- Digitalizacija i digitalno upravljanje;
- Zaštita potrošača;
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
- Zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom;
- Zaštita i promocija prava LGBT osoba;
- Zaštita i promocija prava Roma/kinja i Egipćana/ki;
- Zaštita i promocija prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina
- Zaštita i promocija rodne ravnopravnosti;
- Usluge SOS telefona za djecu, odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji bojazan da mogu postati žrtve;
- Nasilje u porodici i drugi vidovi nasilja nad pojedincima ili grupama;
- Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
- Bezbjednost hrane, veterinarski i fitosanitarni poslovi
- Zaštita životinja i biljnog svijeta;
- Energetika i energetska efikasnost;
- Ekologija i zaštita životne sredine;

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija:

81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcij

- 
- Odlaganje i raspolaganje otpadom, reciklaža, nelegalne deponije i jačanje ekološke svijesti;
  - Eliminisanje plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada;

**Član 9.**

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv organizacije na službenom i engleskom jeziku: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** i **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** koji su odvojeni tačkama.

U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv organizacije – **BIRN Crna Gora Montenegro**, gdje su riječi „BIRN”, „Crna Gora” i „Montenegro” poređane jedne ispod druge.

**UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

**Član 10.**

Organi udruženja su Skupština i izvršni direktor koji je lice ovlašćeno za zastupanje.

**SKUPŠTINA**

**Član 11.**

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Mandat Skupštine traje 10 godina.

U slučaju da Skupština ne održava sjednice duže od dvije godine, izvršni direktor može opozvati postojeći saziv Skupštine i imenovati novi, što je nova Skupština dužna da verifikuje u roku ne kraćem od dva mjeseca od imenovanja i da preuzme sve svoje Statutom definisane aktivnosti.

**Član 12.**

Skupštinu čine osnivači organizacije i izvršni direktor organizacije.

Skupština može, većinom glasova, donijeti odluku o izboru dodatnih članova Skupštine u ovo tijelo ili razrješenju postojećih.

Predsjednik Skupštine bira se od strane članova Skupštine, većinom glasova.

**Član 13.**

Ovlašćenja Skupštine :

- usvaja Statut udruženja;

- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- usvaja druga opšta akta Udruženja;
- bira predsjednika Skupštine
- bira i razrješava Izvršnog direktora, kao lica ovlašćenog za zastupanje organizacije;
- prati rad Izvršnog direktora;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

## SAZIVANJE SKUPŠTINE

### Član 14.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.

Sjednice skupštne mogu se održavati i elektronskim putem – preko video konferencija i sličnih elektronskih sredstava komunikacije.

Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

Pisana korespondencija između članova skupštine vrši se putem elektronske pošte.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

## KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

### Član 15.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

### Član 16.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija:

), 81000 Podgorica, Crna Gora

Redakcija:

---

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

**Član 17.**

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.  
Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i izvršni direktor.  
O izboru predsjednika Skupštine, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

**Član 18.**

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

**NAČIN ODLUČIVANJA**

**Član 19.**

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

**Član 20.**

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja.  
Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

**Član 21.**

Odsutni član može glasati i pisanim putem, odnosno putem elektronske pošte.  
Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.  
Predsjednik Skupštine je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

**ISKLUČENJE PRAVA GLASA**

**Član 22.**



**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija: -

81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija: +

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;
- o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
- u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

**ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE**

**Član 23.**

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

- mjesto i dan održavanja
- dnevni red
- imena prisutnih članova
- lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg ( ukoliko predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)
- lično ime zapisničara
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
- izdvojeno mišljenje članova
- vrijeme završetka

**Član 24.**

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

**Član 25.**

Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

**Član 26.**

**Ralkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija:

, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

### **LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE**

#### **Član 27.**

Lice ovlašćeno za zastupanje – izvršni direktor, bira se odlukom Skupštine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora udruženja.

Mandat izvršnog direktora traje 10 godina.

Izvršnog direktora bira i razrješava Skupština.

### **OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA**

#### **Član 28.**

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
- odgovara za zakonitost rada;
- vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;
- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- predstavlja udruženje u zemlji i inostranstvu i vrši medijske i druge nastupe u ime udruženja;
- formira radne timove udruženja uz konsultaciju sa Skupštinom ili Programskim odborom;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

### **ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

#### **Član 29.**

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i po zahtjevu joj podnosi izvještaje o radu.

### **RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

#### **Član 30.**

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija

, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Redak

1. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja nanese štetu Udruženju.
2. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

**Član 31.**

O razriješenju izvršnog direktora odlučuje Skupština udruženja.

**SLUŽBENICI (OSOBLJE)**

**Član 32**

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština udruženja.  
Zapošljavanje službenika vrši Izvršni direktor.

**Član 33**

**POVEZIVANJE**

**Član 33.**

Udruženje je dio Balkanske regionalne istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potpisanim Mrežnim sporazumom o partnerstvu.  
Udruženje se može povezivati i učlanjivati i u druge saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.  
Udruženje se povezuje sa drugim organizacijama ili iz njih istupa na osnovu odluke Skupštine, a odluke sprovodi Izvršni direktor.

**FINANSIRANJE**

**Član 34.**

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge i na drugi način u skladu sa zakonom.

**IMOVINA I OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI**

**Član 35.**

Udruženje ne obavlja privredne djelatnosti.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

*Kancelarija: +*

*81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcij.*

---

**Član 36.**

BIRN Crna Gora stiče imovinu od projekata, članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

BIRN Crna Gora odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.

**Član 37.**

U slučaju prestanka postojanja BIRN Crna Gora nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, odluku o raspodjeli imovine donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih glasova.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se dodjeljuje drugoj nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Ukoliko nadležni organ nevladine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa statutom, prije okončanja postupka brisanja iz registra, ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana.

**OBAVLJANJE MEDIJSKE DJELATNOSTI**

**Član 38.**

BIRN Crna Gora je neprofitni medij, koji se u skladu sa Zakonom upisuje u evidenciju medija Crne Gore.

Objavlivanje medijskog sadržaja BIRN Crna Gora vrši na portalu [www.birn.me](http://www.birn.me) a medijski sadržaj se može objavljivati i na drugim platformama, u skladu sa odlukom Izvršnog direktora.

U svom radu BIRN Crna Gora primjenjuje pozitivne propise Crne Gore koji se odnose na medije, Kodeks novinara i novinarki Crne Gore ali i interne akte BIRN Crna Gora i BIRN mreže.

**Član 39.**

BIRN Crna Gora ima Glavnog i odgovornog urednika koji je odgovoran za sadržaj medijskih objava.

Za glavnog i odgovornog urednika može biti birano lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva.

**Balkaneka istraživačka mreža Crna Gora**

, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kancelarija:

Redakcija:

Glavnog i odgovornog urednika bira i razrješava Izvršni direktor, nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

Svaka promjena Statuta društva u dijelu koji se odnosi na položaj Glavnog i odgovornog urednika vrši se tek nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

**Član 40.**

BIRN Crna Gora može imati interni sistem samoregulacije ili pristupiti eksternom sistemu samoregulacije, koji mora biti u potpunosti nezavisan i profesionalan.

Odluku o samoregulaciji donosi Izvršni direktor, koja sadrži način samoregulacije, izbor ombudsmana ili ombudsmanke ako se radi o internoj samoregulaciji i definiše način rada samoregulacije.

**PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 41.**

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.

**Član 42.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

**Član 43.**

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije dok izmjene i dopune istog stupaju na snagu danom izdavanja rješenja od strane nadležnog državnog organa.

Podgorica, 02.10.2024. godine



Predsjednica Skupštine  
Dušica Tomović



# Birn.me

## Balkanska istraživačka mreža Crna Gora

81000 Podgorica Crna Gora

Adresa: \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br. 37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije **Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora** na sjednici od 09. septembra 2022. godine, uz dopune učinjene na III sjednici Skupštine (održanoj 06.09.2024. godine) i IV sjednici Skupštine (održanoj 02.10.2024.godine) je usvojila odnosno izmijenila tekst Statuta tako da prečišćeni tekst glasi:

### STATUT

#### OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

**Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora** je nevladino udruženje.

##### Član 2.

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora**.

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora**.

##### Član 3.

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**.

##### Član 4.

Sjedište udruženja je u Podgorici, adr \_\_\_\_\_

Commented [JM1]: Adresa je promijenjena.

##### Član 5.

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

**Član 6.**

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

**MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI**

**Član 7.**

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.

Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju organizacija civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom na neprofitnoj osnovi;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
10. Priprema, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja koje se finansiraju iz prihoda ostvarenih učešćem na konkursima, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
11. Objavlivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja, koje se finansiraju iz prihoda od učešća na konkursima, u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;

Commented [JM2]: Dodata formulacija

Commented [JM3]: Dodata formulacija

13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja na neprofitnoj osnovi.

## Član 8.

Posebne oblasti u kojima Udruženje može djelovati, u smislu monitoringa, istraživanja, informisanja javnosti i jačanja javne svijesti, pripreme, sprovođenje i distribucije projekata i kampanja, objavljivanja redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja a koje nisu isključive, su:

Commented [JM4]: Dodata formulacija.

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Rad pravosuđa i nezavisnih institucija;
- Politička i društvena participacija;
- Reforma javne uprave;
- Diskriminacija, siromaštvo, stanovanje, građanski status i lična dokumenta;
- Zdravstvo, obrazovanje, parvo na rad i zapošljavanje;
- Socijalna i porodična zaštita, zaštita djece od brakova i prosjačenja;
- Reintegracija društvenih zajednica;
- Sport i kultura;
- Inovacije i mobilnost mladih;
- Informacione i komunikacione tehnologije;
- Digitalizacija i digitalno upravljanje;
- Zaštita potrošača;
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
- Zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom;
- Zaštita i promocija prava LGBT osoba;
- Zaštita i promocija prava Roma/kinja i Egipćana/ki;
- Zaštita i promocija prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina
- Zaštita i promocija rodne ravnopravnosti;
- Usluge SOS telefona za djecu, odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji bojazan da mogu postati žrtve;
- Nasilje u porodici i drugi vidovi nasilja nad pojedincima ili grupama;
- Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
- Bezbjednost hrane, veterinarski i fitosanitarni poslovi
- Zaštita životinja i biljnog svijeta;
- Energetika i energetska efikasnost;
- Ekologija i zaštita životne sredine;





# Birn.me

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

F  
Kancelarija: +

i, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija

-Odlaganje i raspolaganje otpadom, reciklaža, nelegalne deponije i jačanje ekološke svijesti;

-Eliminisanje plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada;

## Član 9.

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv organizacije na službenom i engleskom jeziku: **Balkanska istraživačka mreža – Crna Gora** i **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** koji su odvojeni tačkama.

U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv organizacije – **BIRN Crna Gora Montenegro**, gdje su riječi „BIRN“, „Crna Gora“ i „Montenegro“ poredane jedne ispod druge.

## UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

### Član 10.

Organi udruženja su Skupština i izvršni direktor koji je lice ovlašćeno za zastupanje.

### SKUPŠTINA

#### Član 11.

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Mandat Skupštine traje 10 godina.

U slučaju da Skupština ne održava sjednice duže od dvije godine, izvršni direktor može opozvati postojeći saziv Skupštine i imenovati novi, što je nova Skupština dužna da verifikuje u roku ne kraćem od dva mjeseca od imenovanja i da preuzme sve svoje Statutom definisane aktivnosti.

#### Član 12.

Skupštinu čine osnivači organizacije i izvršni direktor organizacije.

Škupština može, većinom glasova, donijeti odluku o izboru dodatnih članova Skupštine u ovo tijelo ili razrješenju postojećih.

Predsjednik Skupštine bira se od strane članova Skupštine, većinom glasova.

#### Član 13.

Ovlašćenja Skupštine :

- usvaja Statut udruženja;

- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- usvaja druga opšta akta Udruženja;
- bira predsjednika Skupštine
- bira i razrješava Izvršnog direktora, kao lica ovlaštenog za zastupanje organizacije;
- prati rad Izvršnog direktora;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Commented [JM5]: Dodata formulacija

## SAZIVANJE SKUPŠTINE

### Član 14.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.

Sjednice skupštne mogu se održavati i elektronskim putem – preko video konferencija i sličnih elektronskih sredstava komunikacije.

Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilanci, predlozi odluka i dr.)

Pisana korespondencija između članova skupštine vrši se putem elektronske pošte.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

## KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

### Član 15.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

### Član 16.



# Birn.me

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

1, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Podgorica

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

#### **Član 17.**

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i izvršni direktor.

O izboru predsjednika Skupštine, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

#### **Član 18.**

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

### **NAČIN ODLUČIVANJA**

#### **Član 19.**

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

#### **Član 20.**

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

#### **Član 21.**

Odsutni član može glasati i pisanim putem, odnosno putem elektronske pošte.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

### **ISKLUČENJE PRAVA GLASA**

#### **Član 22.**

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

81000 Podgorica, Crna Gora

Kancelarija: +

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;
- o utvrđivanju zahtjeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
- u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

## ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

### Član 23.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

- mjesto i dan održavanja
- dnevni red
- imena prisutnih članova
- lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg ( ukoliko predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)
- lično ime zapisničara
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
- izdvojeno mišljenje članova
- vrijeme završetka

### Član 24.

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

### Član 25.

Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

### Član 26.

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

#### **LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE**

##### **Član 27.**

Lice ovlašćeno za zastupanje – izvršni direktor, bira se odlukom Skupštine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora udruženja.

Mandat izvršnog direktora traje 10 godina.

Izvršnog direktora bira i razrješava Skupština.

#### **OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA**

##### **Član 28.**

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
- odgovara za zakonitost rada;
- vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;
- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- predstavlja udruženje u zemlji i inostranstvu i vrši medijske i druge nastupe u ime udruženja;
- formira radne timove udruženja uz konsultaciju sa Skupštinom ili Programskim odborom;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

#### **ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

##### **Član 29.**

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i po zahtjevu joj podnosi izvještaje o radu.

#### **RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

##### **Član 30.**

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju.
2. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

#### Član 31.

O razriješenju izvršnog direktora odlučuje Skupština udruženja.

#### SLUŽBENICI (OSOBLJE)

#### Član 32

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština udruženja.  
Zapošljavanje službenika vrši Izvršni direktor.

#### Član 33

#### POVEZIVANJE

#### Član 33.

Udruženje je dio Balkanske regionalne istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potpisanim Mrežnim sporazumom o partnerstvu.  
Udruženje se može povezivati i učlanjivati i u druge saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.  
Udruženje se povezuje sa drugim organizacijama ili iz njih istupa na osnovu odluke Skupštine, a odluke sprovodi Izvršni direktor.

#### FINANSIRANJE

#### Član 34.

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge i na drugi način u skladu sa zakonom.

#### IMOVINA I OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Commented [JM6]: Dodata formulacija

#### Član 35.

Udruženje ne obavlja privredne djelatnosti.

## Član 36.

BIRN Crna Gora stiče imovinu od projekata, članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

BIRN Crna Gora odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.

Commented [JM7]: Dodati član

## Član 37.

U slučaju prestanka postojanja BIRN Crna Gora nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, odluku o raspodjeli imovine donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih glasova.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se dodjeljuje drugoj nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Ukoliko nadležni organ nevladine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa statutom, prije okončanja postupka brisanja iz registra, ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana.

Commented [JM8]: Dodati član

## OBAVLJANJE MEDIJSKE DJELATNOSTI

### Član 386.

BIRN Crna Gora je neprofitni medij, koji se u skladu sa Zakonom upisuje u evidenciju medija Crne Gore.

Objavljivanje medijskog sadržaja BIRN Crna Gora vrši na portalu [www.birn.me](http://www.birn.me) a medijski sadržaj se može objavljivati i na drugim platformama, u skladu sa odlukom Izvršnog direktora.

U svom radu BIRN Crna Gora primjenjuje pozitivne propise Crne Gore koji se odnose na medije, Kodeks novinara i novinarki Crne Gore ali i interne akte BIRN Crna Gora i BIRN mreže.

Commented [JM9]: Dodati član

### Član 397.

BIRN Crna Gora ima Glavnog i odgovornog urednika koji je odgovoran za sadržaj medijskih objava.

Za glavnog i odgovornog urednika može biti birano lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva.

**Ralkanska istraživačka mreža Crna Gora**

81000 Podgorica Crna Gora

Kancelarija:

Redakcija:

Glavnog i odgovornog urednika bira i razrješava Izvršni direktor, nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

Svaka promjena Statuta društva u dijelu koji se odnosi na položaj Glavnog i odgovornog urednika vrši se tek nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

Commented [JM10]: Dodat član

#### Član 4038.

BIRN Crna Gora može imati interni sistem samoregulacije ili pristupiti eksternom sistemu samoregulacije, koji mora biti u potpunosti nezavisan i profesionalan.

Odluku o samoregulaciji donosi Izvršni direktor, koja sadrži način samoregulacije, izbor ombudsmana ili ombudsmanke ako se radi o internoj samoregulaciji i definiše način rada samoregulacije.

Commented [JM11]: Dodat član.

### PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 4139.

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.

#### Član 37.

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Commented [JM12]: Briše se.

#### Član 4238.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

#### Član 4339.

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije dok izmjene i dopune istog stupaju na snagu danom izdavanja rješenja od strane nadležnog državnog organa.



Podgorica, 06.09.2024. godine

## **Zapisnik sa III sjednice Skupštine Balkanske istraživačke mreže Crna Gora**

III Sjednica Skupštine Balkanske istraživačke mreže Crna Gora organizovana je u petak, 06.09.2024. godine. Sjednica je održana elektronskim putem sa početkom u 11:30h sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Dopuna Statuta NVU BIRN Crna Gora. Sjednici su prisustvovala članice Dušica Štilić, Marija Ristić, predsjednica Skupštine Dušica Tomović kao i izvršni direktor Vuk Maraš.

Nakon konstatovanja da su svi članovi prisutni riječ je uzeo Izvršni direktor Vuk Maraš upoznao je članice Skupštine o sadržaju izmjena medijskih zakona koje su stupile na snagu u Crnoj Gori, i predložio da se u skladu sa tim Statut NVU BIRN Crna Gora promijeni u smislu regulacije pozicije glavnog i odgovornog urednika i otvaranju prostora za samoregulaciju. Izvršni direktor predložio je dopunu Statuta unošenjem novih članova:

### **“OBAVLJANJE MEDIJSKE DJELATNOSTI**

#### **Član 36.**

BIRN Crna Gora je neprofitni medij, koji se u skladu sa Zakonom upisuje u evidenciju medija Crne Gore.

Objavlivanje medijskog sadržaja BIRN Crna Gora vrši na portalu [www.birn.me](http://www.birn.me) a medijski sadržaj se može objavljivati i na drugim platformama, u skladu sa odlukom Izvršnog direktora.

U svom radu BIRN Crna Gora primjenjuje pozitivne propise Crne Gore koji se odnose na medije, Kodeks novinara i novinarki Crne Gore ali i interne akte BIRN Crna Gora i BIRN mreže.

#### **Član 37.**

BIRN Crna Gora ima Glavnog i odgovornog urednika koji je odgovoran za sadržaj medijskih objava.

Za glavnog i odgovornog urednika može biti birano lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva.

Glavnog i odgovornog urednika bira i razrješava Izvršni direktor, nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

Svaka promjena Statuta društva u dijelu koji se odnosi na položaj Glavnog i odgovornog urednika vrši se tek nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

### Član 38.

BIRN Crna Gora može imati interni sistem samoregulacije ili pristupiti eksternom sistemu samoregulacije, koji mora biti u potpunosti nezavisan i profesionalan.

Odluku o samoregulaciji donosi Izvršni direktor, koja sadrži način samoregulacije, izbor ombudsmana ili ombudsmanke ako se radi o internoj samoregulaciji i definiše način rada samoregulacije.”

Predsjednica Skupštine stavila je ovaj prijedlog na glasanje. Prijedlog dopune Statuta je jednoglasno usvojen. Sjednica je završena u 11:40h.



**Dušica Tomović**  
**Predsjednica Skupštine**

Zapisnik sačinila:  
**Jelena Mitrović**  
**Projektna menadžerka**



# Birn.me

Balkanska istraživačka mreža Crna Gora

Podgorica, Crna Gora

Kancelarija

Podgorica

Podgorica, 02.10.2024. 09. septembra 2022. godine



Predsjedsjednica Skupštine  
Dušica Tomović



Crna Gora  
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb  
81000 Podgorica, Crna Gora  
email: kabinet@mirn.gov.me  
www.gov.me/mirn

Br:UPI-01-056/24-117/2.

18.09.2024.

Za: Nevladino udruženje „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora“  
Vuk Maraš  
L  
, Podgorica

VEZA: Prijava o promjeni činjenica i podataka, koji se upisuju u registar nevladinih organizacija, br:UPI-01-056/24-117/2, od 11.09.2024. god

**Predmet: Zahtjev za otklanjanje nedostataka**

U vezi Prijave o promjeni činjenica i podataka, koji se upisuju u registar nevladinih organizacija, nevladinog udruženja „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora“ br:UPI-01-056/24-117/2, od 11.09.2024. god, ukazujemo da su uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeni određeni nedostaci, koje je neophodno korigovati:

U dokumentaciji nije priložen zapisnik ili odluka sa sjednice Skupštine „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora“, u kojoj su navedeni članovi Statuta koji su izmijenjeni i dopunjeni i kako sada glase. S obzirom da udruženje ne obavlja privredne djelatnosti, potrebno je da se ciljevi: „Priprema, sprovođenje, i distribucija projekata...vrijednosti“ i „Objavljivanje redovnih...sa Zakonom“, koji su djelatnosti, preformulišu da se finansiraju iz prihoda od učešća na konkursima i navedu u članu 8, Statuta. U Statutu nije uređen način raspolaganja imovinom, u vezi sa odredbama člana 30, Zakona o nevladinim organizacijama, što je propisano odredbama člana 12 stav 2 alineja 7, istog zakona. U Statutu nije uređen način donošenja drugih opštih akata organizacije, što je propisano odredbama člana 12 stav 2 alineja 4, istog zakona. Ukoliko sjedište udruženja nije u \_\_\_\_\_, Podgorica, koja je upisana u registar, već u \_\_\_\_\_, Podgorica, takođe je potrebno da se na Skupštini donese odluka o tome. O svim izmjenama i dopunama ranije donijetim i navedenim, potrebno je da se u zapisniku sa Skupštine i odluci navedu izmijenjeni i dopunjeni članovi i kako sada glase. S obzirom da nije donijet novi, već izmjene i dopune postojećeg, potrebno je da se dostavi prečišćeni tekst Statuta, na način da će se u uvodu navesti datum kada je usvojen: osnovni tekst, sve izmjene i dopune, pa u nastavku treba navesti tekst, „tako da prečišćeni tekst glasi:“. Tekst iz uvodnog dijela potrebno je da se navede u prelaznim i završnim odredbama statuta, bez navoda „tako da prečišćeni tekst glasi“. Statut je potrebno da bude potpisan od strane Presjedavajućeg Skupštine.

Dopunu Prijave o promjeni činjenica i podataka, koji se upisuju u registar nevladinih organizacija u skladu sa ovim zahtjevom, potrebno je dostaviti sa pozivom na br:UPI-01-056/24-117/2, od 11.09.2024. god, u roku od 5 dana od dana prijema ovog dopisa,

jer će u suprotnom prijava za upis, shodno odredbi člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), biti odbijena.

Ukoliko Vam je potrebna konsultacija, možete da se obratite na kontakt telefon, br. 068 878 096, utorkom, srijedom i četvrtkom, u intervalu od 12:00-14:00h.

Odobrila: Mirsada Bošnjak, Državna sekretarka



MINISTAR  
Ernad Suljević

Dostavljeno:

- Nevladino udruženje „Balkanska istraživačka mreža Crna Gora “  
-Vuk Maraš

Podgorica

-a/a

-Za spis predmeta,

# Birn.me

Crna Gora  
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama

17.09.2024. g

Redni broj: 01-056/24-84

BIRN  
BALKAN INVESTIGATIVE REPORTING NETWORK  
CRNA GORA

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija

81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija

BIRN Crna Gora Montenegro

Broj: 0799/24

Podgorica, 10.09.2024. god.

10.09.2024. godine

**Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa NVO  
Cetinjski put bb**

**Predmet: Zahtjev za izmjenom Statuta u registru nevladinih organizacija**

Poštovani,

Skupština NVU Balkanske istraživačke mreže Crna Gora održala je elektronsku sjednicu 06.09.2024. godine. Na sjednici je, zbog izmjena medijskih zakona koje su stupile na snagu u Crnoj Gori, dopunjen Statut organizacije.

Molimo Vas da stari Statut, koji je predat zajedno sa ostatkom dokumentacije potrebne za registraciju nevladinog udruženja zamjenite dopunjenom verzijom koju prilažemo.

S poštovanjem,



**Vuk Maraš**  
Izvršni direktor

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 i br.37/17) Osnivačka Skupština nevladine organizacije **Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora** na sjednici od 09. septembra 2022. godine je usvojila

## STATUT

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

**Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora** je nevladino udruženje.

#### Član 2.

Naziv udruženja na službenom - crnogorskom jeziku je: **Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora**.

Skraćeni naziv udruženja na službenom jeziku je: **BIRN Crna Gora**.

#### Član 3.

Pored naziva udruženja na službenom jeziku, koristi se i naziv udruženja na engleskom jeziku.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: **Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** a skraćeni naziv: **BIRN Montenegro**.

#### Član 4.

Sjedište udruženja je u Podgorici, adresa: L

#### Član 5.

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

#### Član 6.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija: 15

81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija:

**MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI**

**Član 7.**

Udruženje zagovara stvaranje demokratskog društva i želi dati svoj doprinos kroz: praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu; objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti; jačanje kapaciteta medija, institucija i civilnog društva; jačanje i unapređenje vladavine prava u zemlji; očuvanje ljudskih prava, antidiskriminacije, univerzalnih vrijednosti i kulturne baštine i unapređenje umjetnosti, putem saradnje sa domaćim i stranim medijima, organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama.

Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja:

1. Stvaranje demokratskog društva i davanje doprinosa institucionalnom jačanju organizacija civilnog društva putem saradnje sa domaćim i stranim organizacijama civilnog društva i institucijama;
2. Objektivno, profesionalno i nepristrasno informisanje javnosti;
3. Rad na poboljšanju kapaciteta, znanja i vještina medija, novinara i osoba koje djeluju u sferi javnog informisanja;
4. Sistematsko praćenje rada institucija, procesa i pojava u društvu i šire;
5. Unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori;
6. Očuvanje ljudskih prava, univerzalnih vrijednosti i antidiskriminacije;
7. Unapređenje i praćenje aktivnosti svih vrsta medija na području Crne Gore i šire;
8. Organizacija seminara, stručnih savjetovanja, debata, predavanja i sličnih vrsta aktivnosti o temama koje su aktuelne za područje Crne Gore i šire, u svrhu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa Zakonom na neprofitnoj osnovi;
9. Razvoj istraživačkog novinarstva;
- x (10) Pripreda, sprovođenje i distribucija projekata i kampanja, u cilju promovisanja demokratski prihvaćenih vrijednosti;
- w (11) Objavljivanje redovnih i povremenih izvještaja i publikacija Udruženja u svim oblicima, u skladu sa Zakonom;
12. Stalna saradnja i razmjena iskustava i informacija sa medijima, organizacijama civilnog društva, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
13. Promocija zaštite i očuvanja svih vrsta kulturnih dobara koja se odnose na praćenje rada novinara i svih vrsta medija u sferi javnog informisanja, istraživačkog novinarstva.
14. Podržavanje svih vrsta umjetničkog izražaja, što uključuje, ali se ne ograničava samo na vizuelne i audiovizuelne umjetnosti, književno stvaralaštvo, izdavaštvo, te audiovizuelne aktivnosti u smislu filma i interaktivnih medija, u cilju sprovođenja aktivnosti udruženja na neprofitnoj osnovi.



## Član 8.

Posebne oblasti u kojima Udruženje može djelovati, u smislu monitoringa, istraživanja, informisanja javnosti i jačanja javne svijesti, a koje nisu isključive, su:

- Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
- Rad pravosuđa i nezavisnih institucija;
- Politička i društvena participacija;
- Reforma javne uprave;
- Diskriminacija, siromaštvo, stanovanje, građanski status i lična dokumenta;
- Zdravstvo, obrazovanje, parvo na rad i zapošljavanje;
- Socijalna i porodična zaštita, zaštita djece od brakova i prosjačenja;
- Reintegracija društvenih zajednica;
- Sport i kultura;
- Inovacije i mobilnost mladih;
- Informacione i komunikacione tehnologije;
- Digitalizacija i digitalno upravljanje;
- Zaštita potrošača;
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava
- Zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom;
- Zaštita i promocija prava LGBT osoba;
- Zaštita i promocija prava Roma/kinja i Egipćana/ki;
- Zaštita i promocija prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina
- Zaštita i promocija rodne ravnopravnosti;
- Usluge SOS telefona za djecu, odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji bojazan da mogu postati žrtve;
- Nasilje u porodici i drugi vidovi nasilja nad pojedincima ili grupama;
- Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
- Bezbjednost hrane, veterinarski i fitosanitarni poslovi
- Zaštita životinja i biljnog svijeta;
- Energetika i energetska efikasnost;
- Ekologija i zaštita životne sredine;
- Odlaganje i raspolaganje otpadom, reciklaža, nelegalne deponije i jačanje ekološke svijesti;
- Eliminisanje plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada;

## Član 9.

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv organizacije na službenom i engleskom jeziku: **Balkanska istraživačka mreža -**

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

P  
Kancelarija: +?

81000 Podgorica, Crna Gora  
Reda

---

**Crna Gora i Balkan Investigative Reporting Network - Montenegro** koji su odvojeni tačkama.

U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv organizacije – **BIRN Crna Gora Montenegro**, gdje su riječi „BIRN”, „Crna Gora” i „Montenegro” poređane jedne ispod druge.

**UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

**Član 10.**

Organi udruženja su Skupština i izvršni direktor koji je lice ovlašćeno za zastupanje.

**SKUPŠTINA**

**Član 11.**

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Mandat Skupštine traje 10 godina.

U slučaju da Skupština ne održava sjednice duže od dvije godine, izvršni direktor može opozvati postojeći saziv Skupštine i imenovati novi, što je nova Skupština dužna da verifikuje u roku ne kraćem od dva mjeseca od imenovanja i da preuzme sve svoje Statutom definisane aktivnosti.

**Član 12.**

Skupštinu čine osnivači organizacije i izvršni direktor organizacije.

Skupština može, većinom glasova, donijeti odluku o izboru dodatnih članova Skupštine u ovo tijelo ili razrješenju postojećih.

Predsjednik Skupštine bira se od strane članova Skupštine, većinom glasova.

**Član 13.**

Ovlašćenja Skupštine :

- usvaja Statut udruženja;
- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- bira predsjednika Skupštine
- bira i razrješava Izvršnog direktora, kao lica ovlašćenog za zastupanje organizacije;
- prati rad Izvršnog direktora;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Petra

81000 Podgorica, Crna Gora

Redakci,

- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

**SAZIVANJE SKUPŠTINE**

**Član 14.**

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.

Sjednice skupštne mogu se održavati i elektronskim putem – preko video konferencija i sličnih elektronskih sredstava komunikacije.

Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

Pisana korespondencija između članova skupštine vrši se putem elektronske pošte.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

**KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE**

**Član 15.**

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

**Član 16.**

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

**Član 17.**

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i izvršni direktor.

O izboru predsjednika Skupštine, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

#### **Član 18.**

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

### **NAČIN ODLUČIVANJA**

#### **Član 19.**

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

#### **Član 20.**

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja.  
Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

#### **Član 21.**

Odsutni član može glasati i pisanim putem, odnosno putem elektronske pošte. Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.  
Predsjednik Skupštine je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

### **ISKLUČENJE PRAVA GLASA**

#### **Član 22.**

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;
- o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
- u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

), 81000 Podgorica, Crna Gora

Kancelarija:

Podgorica

---

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

**ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE**

**Član 23.**

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

- mjesto i dan održavanja
- dnevni red
- imena prisutnih članova
- lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg ( ukoliko predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)
- lično ime zapisničara
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
- izdvojeno mišljenje članova
- vrijeme završetka

**Član 24.**

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

**Član 25.**

Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

**Član 26.**

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

**LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE**

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

81000 Podgorica, Crna Gora

Kancelarije

---

**Član 27.**

Lice ovlašćeno za zastupanje – izvršni direktor, bira se odlukom Skupštine. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora udruženja.

Mandat izvršnog direktora traje 10 godina.  
Izvršnog direktora bira i razrješava Skupština.

**OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA**

**Član 28.**

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
- odgovara za zakonitost rada;
- vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;
- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- predstavlja udruženje u zemlji i inostranstvu i vrši medijske i druge nastupe u ime udruženja;
- formira radne timove udruženja uz konsultaciju sa Skupštinom ili Programskim odborom;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

**ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

**Član 29.**

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i po zahtjevu joj podnosi izvještaje o radu.

**RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE**

**Član 30.**

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju.
2. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

**Član 31.**

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

*), 81000 Podgorica, Crna Gora*

*Redakcija: +*

*Kancelarija:*

---

O razriješenju izvršnog direktora odlučuje Skupština udruženja.

## **SLUŽBENICI (OSOBLJE)**

### **Član 32**

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština udruženja.

Zapošljavanje službenika vrši Izvršni direktor.

### **Član 33**

## **POVEZIVANJE**

### **Član 33.**

Udruženje je dio Balkanske regionalne istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potpisanim Mrežnim sporazumom o partnerstvu.

Udruženje se može povezivati i učlanjivati i u druge saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Udruženje se povezuje sa drugim organizacijama ili iz njih istupa na osnovu odluke Skupštine, a odluke sprovodi Izvršni direktor.

## **FINANSIRANJE**

### **Član 34.**

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge i na drugi način u skladu sa zakonom.

## **OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI**

### **Član 35.**

Udruženje ne obavlja privredne djelatnosti.

## **OBAVLJANJE MEDIJSKE DJELATNOSTI**

### **Član 36.**

BIRN Crna Gora je neprofitni medij, koji se u skladu sa Zakonom upisuje u evidenciju medija Crne Gore.

**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

*), 81000 Podgorica Crna Gora*

*Kancelarija: +*

*Redakciji*

Objavljivanje medijskog sadržaja BIRN Crna Gora vrši na portalu [www.birn.me](http://www.birn.me) a medijski sadržaj se može objavljivati i na drugim platformama, u skladu sa odlukom Izvršnog direktora.

U svom radu BIRN Crna Gora primjenjuje pozitivne propise Crne Gore koji se odnose na medije, Kodeks novinara i novinarki Crne Gore ali i interne akte BIRN Crna Gora i BIRN mreže.

### **Član 37.**

BIRN Crna Gora ima Glavnog i odgovornog urednika koji je odgovoran za sadržaj medijskih objava.

Za glavnog i odgovornog urednika može biti birano lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva.

Glavnog i odgovornog urednika bira i razrješava Izvršni direktor, nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

Svaka promjena Statuta društva u dijelu koji se odnosi na položaj Glavnog i odgovornog urednika vrši se tek nakon obavezne konsultacije sa svim zaposlenim novinarima u BIRN Crna Gora.

### **Član 38.**

BIRN Crna Gora može imati interni sistem samoregulacije ili pristupiti eksternom sistemu samoregulacije, koji mora biti u potpunosti nezavisan i profesionalan.

Odluku o samoregulaciji donosi Izvršni direktor, koja sadrži način samoregulacije, izbor ombudsmana ili ombudsmanke ako se radi o internoj samoregulaciji i definiše način rada samoregulacije.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 39**

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.



**Balkanska istraživačka mreža Crna Gora**

Kancelarija

81000 Podgorica, Crna Gora  
Redakcija: +

**Član 37.**

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

**Član 38.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

**Član 39.**

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

Podgorica, 09. septembra 2022. godine

Predsjedavajuća osnivačke Skupštine  
Dušica Tomović